

САНА ОЛОХ

ССРС Верховнай Совета
ССРС Конституциятыгар
(Төрүт Сокуонугар) улары-
ттылар уонна эбиллэр
тустарынан ССРС Сокуо-
нун уонна ССРС Народно-
й депутаттарын быбарда-
рын туһунан ССРС Сокуо-
нун ылыны.

ХАБЫАТ
1981 СЫЛ АЛТЫННЫ
15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУҢ УОННА НАРОДНАЯ
ДЕПУТАТТАР ОРОНУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

№ 145 (6750)

1988 сый. Ахсынньы 3 күнү.
СУБУОТА

ыаната
3 харч.

ССРС ВЕРХОВНАЙ СОВЕТЫН СЕССИЯТЫГАР

Москва. (ССТА). Сэттинин 30 күнүгөр Кремльте ССРС уон биирсе ытырыллыах Верховнай Советын уон иккис сессията итинге күнүгөр үлэстэ. Союз Советын уонна Национальностар Советтарын холбохунтаах муньахтарыгар бу итинге сессията муньахтарга уобалаһытар политиккай реформаны олохтоох киллэрин дьаһалларын тустарынан боппуроону дьүүллэһин салдаана.

Сессия дойду олотор ураты суолталаах муньахтар ылына диэн депутаттар билиэтэтиллэр. Кини быһаас урдүкү органнары, суут структураларыгар уонна үлэлэригэр, быбардыр системалар түрүттөн уларытылалары өтөөр Сокуоннар бырайыактары көрө.

Бу—советский общественный демократизациялааһын. Бүтүн Союзтаахы XIX партийнай конференция быһаарымыларын олохтоох киллэрин процесстар саба модун төһүү.

Бүтүүн норуот дьүүллэһинтэн кимтэр ССРС Конституциятыгар уларыттылар уонна эбиллэр тустарынан итинге ССРС народнай депутаттарын быбардыллыах туһунан Сокуоннар бырайыактара советский дьонноо үгүс өттүлэрин өй-буллаһын ылдылар. Киллэр бу докумуончаа сүрүн идеяларын—норуот быһаарыа билиэтэтиллэр, итинги билиэтэтиллэр туоһун, сессията тыл эппиттэр Сокуоннар бырайыактарыгар сүүнэ итирээс үс-кэбэтин туһунан эппиттэр. Дьүүллэһинтэ мөхүбөнү уонна дьонноо кытыһылар, билиэтэтиллэр уонна киллэриллэр эппиттэр ахсааннара 300 таһымынан аһаарда. Очотон үгүс-төрө докумуоннары эбэн

онотторго учуоттанылар.

Сэттинин 29 күнүгөр сессия муньахтарыгар дьүүллэһинтэ В. С. Шваченко—Украинский ССР Верховнай Советын Президиумун Председателэ, А. С. Кизай—Велотуссия компартиятын Гомеллааһына обкомун бастаы секретара, Н. Н. Жигнов—Одессонийде аатынан Ленинградтаахы Балтийский завод кировецкитоктара, Р. Н. Нишанов—Узбекистан компартиятын КК бастаы секретара, В. И. Мироненко—ЫВСЛКС КК бастаы секретара, З. П. Пухова—советский дьахталлар комитеттаахы председателэ, В. С. Мамлюков—«Намгоснер-острой» производственай холбохукай комитеттары биргэдиинтэ, А. В. Горбунов—Латвийский ССР Верховнай Советын Президиумун Председателэ уо. д. а. тыл эппиттэр.

Объективнайдык уонна ыараннаан сыһааннаахха, диэн араатардар тоһо-тоһо билиэтэтиллэр, көрүллэр Сокуоннар бырайыактара айар-тутар туһаайымыларын уратылаахтара хартыха быһа-быллар. Народнай депутаттар сьезэтиллэр системаларын олохтоонун, баста-йаачынайдык үлэтиллэр орган быһымынан ССРС Верховнай Советын сапта функциялар, правовой государство олус «наада-лаах конституционай над-зоо комитетин тарйиин биһирэбил ылаллар.

Быбардыр түрдүттөн демократизациялааһын биһирэбил ыллар. Сана быбардыр Сокуон дьиннээтиллэр талан ыла-га, государственнай бы-лаас урдүкү органчыгар чабик куустар, государ-ственный да муньахтарыга, байлаларын быбардааччыларын да итирээстэри-

гэр эппиттэр быһа-рымылар ылынар кыах-таах депутаттар кэллэ-ригэр кыагы арылар.

Сокуоннар бырайыакта-рыгар Союз Советын уон-на Национальностар Со-веттаахын тотору тоһо бы-рээтэриин чингэтин көрү-лэр. Ону тэҥэ ССРС Вер-ховнай Советын хас биир-дин палата бэйэтин аа-тыгар уонна аналгыгар сөп сүбөһэр уратылаах функ-цияны ылынар. Үгүс на-циональностоох социали-стическай государствоны тутуу—ССРС-гар олотор бары нациялар улуукан-наах ымайымылар диэн тыл-этирээтиллэр орду-к чор-бонго билиэтэтиллэр. Ошон уопсай дьыбыттын, Совет-тар дойдулары, харыс-тааһын—барыбыт ытык эбэтирээтиллэр.

Итинэн сибээстээн де-путаттар сорох союзнай республикалар законода-тельнай акттар дьаһы-лаарын тохтотор быраабы к-төөлөрө сыһааннаах туһунан эппиттэр. Итинэн сыһааннаах атын республи-калар уонна ССРС Сокуон буттүүнүн итирээстэри кэллэтиллэр. Билиги рес-публикаларга сөптөөх туһунан боппуроостарга киллэрэр диэри кырааы бө-лүөххэ, ураты сыһаанна уонна государственнай муудараны көрдүрүххэ калаа диэн араатардар билиэтэтиллэр.

Сессията ССРС народ-най депутаттарын үс гим-мыттан биһирэбин өбө-стөөннэй таргэтиллэр быбардыр туһунан ба-лаһыаннаах өбөбүлү ыла-ла. Ити билиги обществен-но-быбардыр уонна социальнай арааһаларын чопчу итирээстэри уон-на норуотуларын орду-к тоһору учуоттуурга кыа-мы үс-кэтиллэр. Ону тэҥэ поли-тической реформа кэлэр сүүһүгэр саганы киллэ-ринтэ салгыт үлэлэһэр наадалааһын туһунан са-наа эппиттэр.

От биир дьонун суол-талаах соруунаан, сессия-та билиэтэтиллэр курду-к, олохтоох Советтар үлэ-риин төрдүттөн сагатытын

буолар. Итинэн улары-та туу салгыт хайдах бара-рылаахын тутулулаах. Тоһо дьытыха, предприя-тиялар хайаайыстыбаны ахсааннара, үлэтигэр со-циальной надыһыларын тоһоруу олохтоох былаас-тар активнайдык өйдө-төхтөрүгэр эрэ олоххо ки-рэр кыахтаахтар.

Депутаттар санымыл-ларын, буолаары турар судейнай-правовой рефор-ма сууттар гражданныр ортолоругар авторитет-тэри эбни үрдэтиллэр кө-мөлөһүү. Судуйалары ү-һэ турар Совет кыагыта кинилэр тутулуга суох буолууларын, Сокуон эрө итингэр эппиттэтиллэр буолууларын дьылаа-га таахчылаа.

Сэттинин 30 күнүгөр ССРС Верховнай Советын палаталарын холбох-таах муньахтарыгар ССКП Саха сириндэги об-комун бастаы секретара Ю. Н. Прокопьев, Красно-арский крайай народнай депутаттарын Ленинград-ский сельский Советта-рын иккискомун предсе-дателэ Л. М. Данильченко, Эстонский ССР Верховнай Советын Президиумун Председателэ А. Ф. Рий-тель, РСФСР Министро-рин Советин Предселе-тин солбуйааччы В. И. Ка-шинов, ССРС Науналарын Академиятын вице-прези-дентэ, ССРС НА Сибиро-дэги өйдөтөһөтүгэр пред-седателэ В. А. Конюг уо. д. а. депутаттар тыл эппиттэр.

Тыл эппиттэр, ССРС Верховнай Советын ко-миссияларынан киллэри-либит кимнөрүүдөрү уон-на уларытылаах киллэрээ туһунан, Сокуоннар быра-йыактары ылынарга эт-тиллэр. Ону тэҥэ докумен-таар үксэтиллэр сорох то-мулароһалары чуоткай-дыгыга, сорох эбиллэри киллэригэр эппиттэр.

МОСКВА. (ССТА). Бу итинге ытыгытыттыт го-сударственай тутуу уо-балаһыгар политическай реформаны олохтоох киллэ-рин дьаһалларын тустар-ынан боппуроону дьүү-

лэһини түмүктөөн баран, ССРС Верховнай Советын депутаттара ахсынны 1 күнүгөр Союз Советын уонна Национальностар Советтарын төрдүс холбо-хунтаах муньахтары: ытыгытылар.

Сессията тыл эппи-ССКП КК Политбюрогу-ччыллыгэр кандидат, ССКП КК секретари Союз Советын Сокуонна-ры барыламыр комис-сиятын председателэ Г. П. Разумовский кини-рүүлэр уонна эбиллэр ту-старынан итингэрэрдэ. Олору ССРС Верховнай Советын Президиума уон-на палаталар Сокуоннары сабадалыр комиссия-лар, депутаттар киллэри-тиллэрин учуоттаан ту-ран, дьүүллэһилибит Со-куоннар бырайыактары-гар киллэрэргэ эппиттэр.

Түмүк тылы ССКП КК Генеральнай секретара, ССРС Верховнай Со-ветын Президиумун Предсе-дателэ М. С. Горбачев эт-тэ.

Ол киниттэн депутат-тар сессия докумуонна-рын ылыныы процедура-тыгар итирээтэр. Пала-таларынан тус-туспа куо-ластаан депутаттар «ССРС Конституцияты-гар (Төрүт Сокуонугар) уларытылаах уонна эби-лэр тустарынан» ССРС Сокуонун ылынылаах. Ону тэҥэ бу Сокуон туттууга киллэрин бэрэ-дэтии туһунан уураах ылыныла.

Палаталар тус-тустун куластааһынынан сес-сия «ССРС народнай де-путаттарын быбардыр туһунан» ССРС Сокуонун ылыныла.

ССРС Верховнай Со-вета «Государственай тутуу уобалаһыгар поли-тической реформаны олохтоох киллэринтэ са-лгыт хардылар тустары-нан» уураагы ылыныла. Бу докумуонна уларыта тутуу олоххо киллэ-ринтэ уонна дьиннээтиллэр, советский общественно-де-мократизациялааһын итгэ, государственнай былаас урдүкү органнары ула-

рыта тутууга, социали-стическай государствен-ность уонна норуот бэйэ-тин бэйэте салайыны-тын төрүттэриин быһы-мынан народнай депутат-тар Советтарыгар төлору былааһы хаачыылаах практической дьаһаллар биһирэниллэр.

Күннээги бэбиэсэ ит-кис боппуроонугар—ССРС народнай депутат-тарын быбардыр ту-һунан боппуроону—сес-сията ПСВСКНС предсе-дателэ, ССРС Верховнай Советын Президиумун чы-лиэһэ С. А. Шалаев сый-эттэ.

ССРС Верховнай Со-вета «ССРС народнай де-путаттарын быбардыр ту-һунан» уураах ылыныла, ССРС народнай депутаттарын быбардыр 1989 сый кулун тутар 26 күнүгөр, баскыкынан, са-лыгытылаах дьаһаллар.

35 киниттэн састаа-таах ССРС народнай де-путаттарын быбардыр-гар кини быбардыр ко-миссия таргэтиллэр. Пред-седателэ—ССКП КК чы-лиэһэ В. П. Орлов, пред-седателэ солбуйааччылар—чэбикти «промышлен-ность Киевтаахы техноло-гическай институтун рек-тора Д. В. Головки уон-на советский дьахталлар комитеттарын предсе-дэтин бастаы со буйлаач-чы А. В. Федулова, ко-миссия секретара—ССКП КК партийнай тутууга уонна кадровой үлэ-гэр өйдөтөһөтүгэр сол-буйааччы Ю. И. Рыков.

Сессия кинигэр Армян-ский ССР-тан депутаттар бөлөхтөрө Нагорнай-Ка-рабах автономнай уоба-лаһыгар уонна кинини тула балаһыаннаах туһу-нан ыһытын киллэрэ.

Бу ыһытыкка эппи-тээн ИКАО-га ССКП КК уонна ССРС Верховнай Советын Президиумун, представителэ депутат-Вольский А. И. тыл эт-тэ. Верховнай Совет бу боппурооска уураах ылыныла.

Манан ССРС уон би-рис ыһытылаах Вер-ховнай Советын учарата суох уон иккис сессията үлэтиин түмүктэстэ.



«Чурапчы» совхоз Киллэнигэтиллэр отделениетин коммунист П. Ф. Максимов салайар «Эрэмнэ» фер-мата аренднай бадарыкка кинири үлэлээн эрэрэн хайыт ваараччылар билиэлэр.

Ферма биир түһүү үлэтигэр кыччат аччатын Михаил Михайлович Кириллин буолар. Кини сүөһү итингиттэр сүүрбэттэн таһа сый үлэстэ. Эмнэ да бостууктаахтык, эмнэ да субан сүөһүнү көрүүтэ сы-ралаастык. Кини манньаһытыллар.

«Эрэмнэлэр» күнүгэ 510 ит үтүт ыллар. Сэ-тинингэ 55 центнер үтүт ман, былааннарын лаппа аһардылар. Ону, биллэн турар, опытаах манньаһы-сыт кылаата эмнэ баар.

Синимокка: М. М. Кириллин.
П. Оконешников фотота.

Аэрофлот кеметүнэн

Чурапчытаах аэропорка Күөдүл кэбээдэбэтэти-нэ дьонноо кэллэ-ба-рыга хайтаргылар адыһабытын итин били-тин көрүт буолуон табыл-дыбат. Коллектив 17867 пассажир, 19107 тонна почтаны, 4330 тонна та-һаары таһан, итилетка үһүс салгылаах совет-тин туһааннааһынан 107,6, 67,4 уонна 76,6 быры-һыан толортообута.

Коллектив ыһыт тэти-мин ыһытылат: 1635 пас-сажыры таһары хааччы-лан сэттиннээти били-тын хайыы-үйэ муобарда. 14914 солкуобайлаах үбү киллэрэ. Диспетчр В. В. Слепков, радиооператор П. П. Федулов, аэродром ра-ботаһы таһан, итилетка сир М. С. Манарова кол-лэтин чулуу үлэтигэр на-нан буолаттар.

Г. ИВАНОВ.

Бийд оройуон үрдүнэн 110 тмн. солк. түүлээх бутанан государстаада туттарыллыахтаах. Итинтөн сыд баастагы акарыгар 67,8 тмн. солк. туттарыллы- быта. Төрдүс кварталга бултааһын тэрээһинин туһу- нан туһааннаах салайааччылар манньк эбэсиниллэр.

Н. П. КОРКИН, Суб-
рууской аатынан совхоз
охотоведа:

—Выйдм совхоз үрдү-
күн 20 тыһ. солк. туулза-
а бууттан туттарыхтаах-
п. Итинтэн 8473 солк.
туттарыллан турар. Сэ-
тиннэ 2 күнүгэр совхоз
кадровай уонна лобитель
булчуттарын муһуһах-
рын ыһыһыһыт. Ону со-
нордуттар сир-уот үлэс-
биттэрэ, социалистичес-
кэ эбэһээтэллэһиһэ
алыһыһытара. Аһыс ыһы-
түүлэх сонорутар дуо-
бардаспыта. Итинтэн ыһ-
китэ—любительлар. Хаты-
лы отделениһыттан С. Н.
Захаров, Е. С. Данилов,
Волтогонтоһ В. П. Седа-
лищев 3-туу тыһ. солк.
бултуурга сорукамаллар.
Кинилэртэн Захаров сэ-
тиннэ ортотугар 100-гэи
тахса андаастар тириһин
туттарда. Кырдыаһа бул-
чуттарбыт Хатылыһтан П.
В. Федоров, Волтогонтоһ

Д. Б. Седалищев любительница бултуу тахсыбыттар.

Дьоммут Туолуманан, Нуучча Үрээнэни, Баба-
данан, Болтоно алааста-
рынан бултуулар, Амма
уугуор эмне тахсыбыттара,
Сорох дьынытгыт сылдыар,
сорох үрэхтэр бастарыгар
үүтээнэргэ хону сылдыан
сонордуур.

[illegible]

Будду олохсугар сэмэл-
тан, атам сиртэн андгата-
ры адалан үөснөтнэххэ

наада. Олохтоохтор, булт хайа да нөрүгэ буоллун. охотозеды кытта дуосабар түһэрсэн эрэ баран буа тууллара нөгүллэһэр.

А. Г. АДАМОВ, Эрилин:
Эгнэтийн анхныг савхоз
охотовед:

— Бийыл 30 тың. солк. түүлээри государствора туттарыахтаахпыт, Мантыаха 12 кадровай, 4 любитель булчуттарыг сонорго тарыткан таһаардыбыт. Сыл бастагы анарыгар 20-чэ тың. солк. түүлээри туттарбыштың. Хадаар өдөлөннөхтөнтөн В. Ф. Чулахов, Чакыртан Н. Н. Ефремов бийыл биһирдиги бэлэлэрэ 1200 солкуобайдаагы туттарыахтаахтар. Былырымчы Николай Николаевич 3 тың. солк. бултан совхозка бастаабыта. Кырдыаҕас булчуттартан пенсонер Н. Н. Пестерев — бийыл да уһаһиһа сонорго таһыста. Булчуттар сирдэрин-уоттарын билэр буолан үгүс сүбүлүттэр.

гэнэ суох сэжуну садалаа-
бытыара. Бэйыл нүлэлэргэ
андаатар дэллэ азылаабы-
та бэйлэнэ. Онон хайда-
да атын ороһуох сиритэн
уотуттан көрдөстөхкө са-
тайыһын.

П. Н. КОРКИН, «Чу-
рчичы» совхоз охотоведа.

—Союруго барыта 23 булчуту таһаардыбыт (11 лэдэрбай, 10 любитель). Булка тахсааарыгар со-рохтоон ханнаачынан, бы-туруонунан хааччытлыбыт. Союхторго «Бузан-веддеход барыллыбыт. Г. Г. Макаровы, Н. П. Си-ридоновы Амма угуо-Мыылыа сиригэр «Минди-даный» соххоһу кимти-дрогобарданан таһаар54-пыт. Кинилэр 2400 солк. былааннаахтар, итинтэ-710 солк. туттарбыттар. Быылл соххоһа 50 ки-иэ лицензия барыллыбыт. Арыкылаах отделение-любитель булчута М. Г. Попов 300 солк. былаа-нааччы то'орор кыахта-на. 200 солк. түүлээ-ти туттарда. Сүрүн бул-кырынаас, кыобах уон-солоҕдо.



Эрдлик Эристиний аягын совхоз Хайлахсынтаары
отделениетыр коммунист И. Ф. Матин салавар бэ-
лэгэдэтэ бэрт кылгас нэмтэ 250 мнөстэлэх тулуу-
бу, алта саастах оролорго анализлах оскуола дүн-
лиш, 4 квартиралах олорор дүншиг, үө.д.а. тутга.
Виритээдэ биэр тэйүү үзэлтиншин А. С. Наумозы
датуныллар. Кини идетинэн сярщик. Кинитэ суох,
мэргэ дылы, харыс да хамсаабаккын. Анатолий Се-
менович сага тутуллар объекттар пүтүр системалы-
гы тагыннан эрэ муһурдумат. Отделениеда тех-
ника өрмүөнүгүр элбэхин көмөтхөр. Ити илин
пүтүрхэ үүс механизатор махтаар.

Анатолий Семенович бүх үнэргэ, үлэргэ киригдах, бэх алта, саястаах, оролцорго, аналлах, оскуола, д.э. дин нүгтэр систематын тагнан бүтэсэн эрэр.

СНИМКИ: А. С. Наумов.

П. Окочешников фотота.

◆ ТУТУУГА—ТЭТИМИ, ХААЧЫСТЫБАНЫ ◆

Инчэбэй тирбэбэ
быстыбатынан

Ааспыт сайын Чурапчыттан 16 рабочей илии баттааһыныаах сурук Якутскайга «Якутгражданстрой» производственной управление начальнига т. Саманковка, кылаабынай инженер т. Шевченкога тийибитэ. Суругу илии холбохун Майатааһы өрөмүөнүттүр-түтүр учаастагы Чурапчытааһы про-рабккай учаастагы үлэ-лүттэре суруйбуттара. Иккилэр төрүттөлөрин бэ-бэргөтөрө туруорсубут-тара. Хомойох илии, он-туналарыгар эппиэти мл. батэхтара.

Чурапчыга өрөмүсүнүүр-тутар учаастагы төрийөр туһунан холбоһук начальнигы 310 №-дээх бирикээһэ 1996 сыл күн тутар 31 күнүгөр тахсыбыта. Онно олоһуран райсовет исполкома 164 №-дээх быһаарыыны ити сыл от ыйын 2 күнүгөр ылыммыта. Быһаарыы дьыа-уот, коммунальнай хаһаайсытыа производственной управлениетын салалтатын сана төрүттөр учаастакка бэйэтин балансыттан сорох сүүрүк-средствочары арааран бу татын биэрэрнэгэр өбөһүн көстөһүтэ. Онучоха туһааннаах республикатаары министерство сөбүлөтэ ону ааһач бэйэтин алыа подразделениетыгар дьаһала бааллара.

«Пioneer» илэн билэр
ылар иччн бэлбэтэ дээр
чилэр. Бу сырынга ылар
илин бэлг үчүгэйдик би
лар буолан тахыста. О
пурдук, өрөмүсүгүр-тү
гар-пробабнай участка
саялыкта бастаан тэрил
дэрингэн коммуналинктар
төн туту ыбытын очоки
туту ылыбатын тарбахх
баттаан лабырдачы аар
биттээ. Ойгоч көстөрүндө
райсовет испоккомун үс
лээ ахчылдыгыт былаа
рытын былытынан ком
муналинктар бири саг
нигочамачч, дегочоз по
нбон, स्वाкалыыт тоян
сформаторы, «Пioneer»

кырааны, о. д. а. биэрэктэхтэрин биэрбэтэхтөр. Быһата, бэйэнтэн арасай тупса сана ыл буолар учаастагы тэрийиҥи коммунальнай управление очкотоору салалтата ылахан оптимизм суох сыһыаннаспыт эбит.

Онон участанкна бэйлэ базатын түргэннин тэринин болпурдууна одус сыттытын турбута. Ол эрэри үһээнни саалта даһаны, олохтоох саалайар органнар даһаны өтүлэриттөн эрийиллэр нөмө оһуһлубатада. Онон столярнай, маһы эрбөтөр, уһанар сыахтардаах тутуу хаһайыстыбатын тэрийин үһүс сылын соһуллар. Сүрүн проблеманан пилорамасуота буолар. Тутуу маһын бэйэлэрэ кэрдэллэр дэ, онукаатарын ханна даһаны эрбөтөр ыһахтара суох. Били, коммуналнайтаа ыһбатах саһа пилорамалаах билигин даһаны үлээһэбэккэ турары кэрэ-кэрэ кыһыйыллар эрэ. Атын техниката даһаны кыһа-кыһытчык. Барыта «инчэбэй тирбэдьыстыбатынан» диэххэ сөп. Рабочайдар т. Саманковна сурустарыгар маһык тылларты аабыт: «Вирнагадэлэрибт «эһүлэрибт» нымаларынан илиилэринэн үлэниилэр. Хаһын даһаны элентронстружэннар, катары мехуизман суохтар. Вирнар беканизмта Якутскайга киирэн тахсар 3 рейска тийэр. Пилотармалы оһтон-мантаа умнаһаһан оһоробут. Материалтаа суох буолан тохтоон туран хвалым элбэх...».

Дынгийн, өрмүүн шүү-
түтэр үчвэстэн мэлүүн,
нүхэн сох, суумаллах ту-
тууну. Дын олонор дөн-
лэрин, соцулхын
объектары өрмүүнхэн
ни киллэйн мэлхэстэн
этэ. Олнук аналлах. О-
тон билин өрмүүнхэн
үчвэстэн, сүхүү-
турбанка, билин Маа

таарыг уучаастанкн бас бэ-
риннэриллэн олорор. Ленз
илин энэринээдн биик
базийны тэрийтэлэрттэн
саамай мөлтөхтөрө. Атын
оройуонига бас бэринээр
бологн, тугунан счета.
бухгалтерията, септ-эх
штата даванн суох. Вал-
торлорбут бэрт кыра үлэ-
рингэр, сакаасчмттар (хо-
лобуур, быфыл сельсовет,
райончо) үптэрин келерэн
бизэрбэлэлэр, рабочайдар
2-лин ыйга тийгэ хамнас
ылбакка очооллор. Онон
даванн кэлэ-бара түрүү
элбэх.

Быйыл участан оройон кэһигэр былааннаммыт 300 тыһ. сомм. кэһиҥҥэ үлэтин уоч ыйынан тоҕордо. Онтунан даҕаны үксүгэр иһэллэр, пай үлэлэр. Холобур «Умьына» дегсад биир корбуун өрмүөннээтэ, очко дьоруус куулунан дыһын тутта, өтө оскуола 4-с корбуун өрмүөннээтэ, кыһага отделин кыра гараһын тутта, о. д. а. Оттон быйыл сээс Саха АССР Министрлар

Советын Президиумын Ч.у. парчмыг буюу бут кайрагчид мунхаар т. С. Майков урьдхан үзэж нэмэйн, П.и. сүлхэвч 3 мэд. солк. тээдэр бэ- лээнхэйн түлүхч ил- тийнэрбитэ. Истнэххэ үчү гэй этэ. Оч эрээч нэлэр дачаны сүлхэ үчэстн бэ- зэтын тэрийнчэ нүүтүүч- нэх алай объектэр нэ- рхэсхэбэстн.

[illegible]

С. ПОПОВ,

Ҷаҳодийнаафим механизма

МУНААХСЫЙАЛЛАРА ЭЛБЭХ

Владимир Вериамоз
уонна Марта Васильева
салайааччылардаах арен-
днай бодороот ныймагы-
лан үлэллэр маныык-
сыттар биригээдэлэрэ
биир алаас иһигэр турар
анки хотолунан араасан
үлэллиллэр. Сүүсүнүттөр
биир дыһаа олохтоолор,
көккөлөһө турар кыһы-
лартан от, бурдук ыла-
лар. Оттоо үлэлэрин көр-
дөрүүтэ үрүһнээх хара-
нгу көккөлөһүннэри уур-
бут курдук. Мартааах 85
ыяхтарын саккайыаннан
билигин күһүгэ ферма ур-
дугун 2 центаертан таһа-
ууту ылааллар. Оттоо
Владимирдаах 80 ман-
ныктарыттан үгүстөрө
ролан, 50 сүүһүттөн күй-
гэ 50.60 кг үрүһ илгэни
ылаллар.

—Бийиги нти амахтар
ры саас туппунут. Үгүс
тэре ырыган, иинилин-үс
гүү эминидоох этимэр.
Эрдэ арендаһааччылар
үчүгэй амахтары талан
албыт быһымылахтара,
Аны үлэһит кэстүбөннө,
үрт хас хонумка ыйы-
лакка сыдыһыбытар итэ.
Им да бийиэхэ бу амах
кыһада тэр-абыта, бийи

олсон бу ийгэ уолна.
маххыт днэн элэгдэ-
лнр үнсүн мналтарбы,
мн олох билбт булам-
ыт уоллардыбыт. Ду-
лбары түлэрсингэ өтнө-
ннө салдлтата кыамыгэ

мигэ 7 үлэинт буолуох,
ут диэн эрээнэрбэтэ күү
үгүнүгэр диэри суох.
Итиччэ элбэх тэбэу 4
үө эрэ буолан көрөһтө
ыллыбыт, ис-тас үлэтин
түтүнүүтүн байыбат то-
оробут. Автошайна сө-
үөх өтто тончо үлэлээбэт,
Бэдэрэһин таһан уулата,
Бит, TSH тончо, ноһу-
ту Владимир байытэ та-
һарар, — майнык сыт
Михаил Лыткин кыһы-
һан-абаран көлөсир, Кини,
Бэдэрэһин үлэтинер ба-
раттан, оройуон киинит,
һан дыһ көргөһүнүн кө-

нон тахсыбыт. Бастаан утаа настроенье бэс булу. Калли биргэн биһи кылыллыбат буолан, кылыллан испэттер. Биллэҥи үлэхиттэр «Восточной эстаименте» дьон мунутах санаада одустарбыттар.

«Көмө, солбук барыта инчирэй коллектывка олохтоолуур, биллэҥи хотоммут кинис сымбада да сымнаа киник, тобо ктинник «бига буолла?» — дээһиллэр Мар, балача Евдокия.

— Бийиги бэлнэбиги. 43
хүмүүхэн бэлэжээхэн 73-ны
хүмүүхэн бэлэжээхэн, бари
хүмүүхэн. Үүхэн бүхэн
дээр талын хүмүүхэн
дүн хоннуулалар олох
суох. Тутуууу хоннуулалар
хоннуулалар тахылыг
хоннуулалар. Үүхэн
хоннуулалар резервтын
хоннуулалар хоннуулалар
хоннуулаларын хоннуулалар
хоннуулалар. Бэлэжээхэн
хоннуулалар хоннуулалар
хоннуулалар. Бэлэжээхэн
хоннуулалар хоннуулалар
хоннуулалар. Огуу түүхэн
хоннуулалар, бийиги суох
хоннуулалар. — Мэргэ дүн,
бэлэжээхэн хоннуулалар.

—Вийнги туун да буол-
лар төхсөн ааран тутуу-
тчыбыт, ааскына 15 куул
комбинери гэдэс этэ, ол-
ло ант өтөрбүлүт, —
ханл кини нэлээмнэр
хөлбөһөр.

—Элчиг нормодох бородууксуйзтыгтаа аяагас тэмцээнийг күүлэглэ. Дунгар, сүхэната оннук ыарехан буолбатах эбээт, пөчтөөрө 1 солкуобайтан кыра тахса.—Марта Ыал дэрин сэмэтир.

—Сылаҕабын. Пөчтөөр аһылым Я солкуобай ка, рөгө. Вүһүгү байбаит эбэи аһылым өтөгсөтүтүгүэн тахсар өтөгсүөтүтүгүэн бөмбөнүхтээх эл, бит.—Владимир киниги утүрэр.—Мин, уолдасчын, ситэ эйдөөбөһүкү билитиги бигр пөчтөөр

үүнхүт сыаната 9 солкуобай. Итиннэ туох баар исхас үлэ бүтүнүү киһэрэр. Биирдикхээн ыан. ыккыстар агардас үүтү ыаһынарыгар 3 солк. 60 харчыны ахсаллар. Атын дьонго—ноһому таһа, рааччыга, фуражирга, ээни аһылын ыгарооччуга, тусба ыроот сабыллар. Оччотугар ол дьон ити хаалбыт 6 солкуобайы эрэ үлүктэллэр дуо? Туох эрэ аллэс баар

Арендсан үлэгчтэйгээр ижилтэн да атын мунахсаналтара эрхэл. Огтон онуоха бүрвйдаагчидан отделени салалтай (управляющий Н. Н. Иоргин) буолбут дутааххэ, бука, алгас буолуо суоба. Бастакыына.1. арендчидан бэдэрэгт дуогабара харааангын олжстайах оло, нуллубут. Ол коллентин састаабын суумэрдээниг, из сонгоолун тахсыом, тыттан да көстөр. Иккүннэмэ, расчегнан сыналлар, чуолнайдамматых буоланнар, рабочайдар ороскуот хантан хайдах үөскүүрүн чуолкан онд бэттэр. Оттон онго анна, ти бирэстэчилэр тодо тээ, тейбэттэр. Маина оымаагы кыстыкка кинран бйран бирдэ да Сүөсүтү күнэ ыт аллыбых, быһыл муунуктарыгар туюк да дыабал төрүлүбүт. Билигин көнө бийи и рабочайдарга аренда кө, дууһун кыайан далааста батхытыла, рабочай көпүн көмүсэр түһүчү тахытыла, аттингизбит күүрээлэ улам уоһаа, дьогуту тиктэн батхыт? «Мугудай» совхоз, Маралайы отделени етыл сэлэ, йагчылаах, рабочайларга экономическай үөрөхтө, иккисэ суолта бирэри, дьону хайгайдыа атын сага кымыстынан кө, дүүүстөхтүч үлэгчиди үлэгчидирэ итаа.

М. МИХАЙЛОВА.

